



Z A H T J E V
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU
NAKNADU ZA DEMOBILIZIRANE BRANIOCE

(Obrazac Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona
broj 13/04-2-2-37-12340/21 od 24.09.2021.godine)

Popunjava podnosilac zahtjeva.

UPUTSTVO:

Pišite čitko hemijskom olovkom.

U rubrikama sa kućicama (☐) popuniti kućice pored tačnog odgovora znakom +, x ili √

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD/OPĆINA ZENICA

Služba za boračko-invalidsku zaštitu

1. Lični podaci podnosioca zahtjeva:

Prezime:	Ime:	Očevo/majčino ime:																				
Mjesto prebivališta:	Adresa i broj telefona:	Jedinstveni matični broj <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																				

Obraćam se zahtjevom da mi u skladu sa Uredbom o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce priznate pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu.

2. Uz zahtjev prilažem sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o kretanju- kao dokaz o prebivalištu
- uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdato od nadležne Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne evidencije (VFMB-3a);
- rješenje o ličnoj invalidnini (za lica sa statusom RVI);
- uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da sam na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva i da ne primam novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (podnosioci zahtjeva kojima je utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje dostavljaju rješenje nadležnog organa o utvrđenoj nesposobnosti. Korisnici penzije dostavljaju rješenje o penziji-domaćoj i inozemnoj);
- Izjava o članovima porodičnog domaćinstva (kućna lista);
- uvjerenje o bračnom stanju, ukoliko nema drugih članova domaćinstva;
- uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
- potvrda banke sa brojem mog tekućeg računa ili kopija mog tekućeg računa.

Svi dostavljeni dokumenti su originalni ili ovjerene fotokopije istih, i nisu stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.

Shodno članu 6. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH broj 49/06 i 89/11) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasan sam da Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko- dobojskog kantona vrši obradu istih u svrhu realizacije gore navedenog zahtjeva.

Predato sa dokazima nadležnoj općinskoj/gradskoj službi:

<p>Datum</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Potpis</p> <hr/>
---	---------------------